

Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07 i 4/08) i člana 43. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 49/09), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na sjednici održanoj 18. juna 2009. godine, donio je

ПРАВИЛНИК

О ПРИМЈЕНИ ЗАКОНА О АКЦИЗАМА У БОСНИ И HERCEGOVINI

I. ОПЋЕ ОДРЕДБЕ

Član 1.

(Predmet)

Ovim Pravilnikom, suglasno Zakonu o akcizama u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakon), bliže se određuju proizvodi koji se oporezuju akcizom, registracija poreznog obveznika, prijava proizvodnih pogona i skladišta, utvrđivanje porezne osnovice, nastanak obaveze i plaćanje akcize, obilježavanje proizvoda akciznim markicama, vođenje evidencije, podnošenje prijave akcize, kontrola obračunavanja i plaćanja akcize, postupak za ostvarivanje prava na oslobođanje i povrat akcize, registracija skladišta i promet ulja za loženje, posebna oslobođanja od plaćanja putarine i postupanje sa zatečenim zalihama proizvoda koji se oporezuju akcizom.

Član 2.

(Definicije)

U smislu ovog Pravilnika sljedeći pojmovi znače:

"porezni obveznik" - smatra se lice iz člana 12. Zakona i člana 13. ovog Pravilnika;

"pakovanja za prodaju na malo" - označava pakovanja proizvoda koja su po svom obliku pogodna za prodaju u maloprodajnim objektima;

"maloprodajni objekti" - označava prodajna mjesta u kojima se u skladu s važećim propisima vrši prodaja proizvoda krajnjem potrošaču;

"proizvodni pogon" - označava mjesta u kojima se u skladu s važećim propisima vrši proizvodnja akciznih proizvoda;

"skladište" - označava mjesto za skladištenje reproduktivnog materijala za proizvodnju i/ili gotovih akciznih proizvoda;

"držalac skladišta ulja za loženje" - označava lice koje, uz ispunjenje tehničkih i drugih uvjeta za skladištenje i prodaju ulja za loženje, u skladu s važećim propisima izvrši registraciju kod UIO;

"faktura" - označava dokument koji prodavac dobara izdaje kupcu prilikom prometa i koji sadrži propisane elemente u skladu s propisima o knjigovodstvu;

"Uprava za indirektno oporezivanje" - u daljnjem tekstu: UIO.

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Član 3.

(Motorni benzin)

(1) Motorni benzin iz člana 5. stav (1) tačka a) Zakona, jeste:

a) motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0.013 g/l sa oktanskim brojem (RON) manjim od 98 koji se (svrstava) označava u okviru tarifne oznake 2710 11 51 00 Carinske tarife Bosne i Hercegovine;

b) motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0.013 g/l sa oktanskim brojem (RON) od 98 ili većim koji se (svrstava) označava u okviru tarifne oznake 2710 11 59 00 Carinske tarife Bosne i Hercegovine;

c) motorni benzin za avione koji se (svrstava) označava u okviru tarifne oznake 2710 11 31 00 Carinske tarife Bosne i Hercegovine.

(2) Bezolovni motorni benzin iz člana 5. stav (1) tačka a) Zakona, jeste:

a) motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0.013 g/l (bezolovni) sa oktanskim brojem (RON) manjim od 95,

koji se (svrstava) označava u okviru tarifne oznake 2710 11 41 00 Carinske tarife Bosne i Hercegovine;

b) motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0.013 g/l (bezolovni) sa oktanskim brojem (RON) 95 ili većim, ali sa manjim od 98, koji se (svrstava) označava u okviru tarifne oznake 2710 11 45 00 Carinske tarife Bosne i Hercegovine;

c) motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0.013 g/l (bezolovni) sa oktanskim brojem (RON) 98 ili većim, koji se (svrstava) označava u okviru tarifne oznake 2710 11 49 00 Carinske tarife Bosne i Hercegovine.

(3) U proizvode iz člana 5., stav (1), tačka a) Zakona, uključuju se i proizvodi koji, prema važećoj Carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine, predstavljaju dio "lakih ulja i preparata" (tarifni podbroj 27 10 11), tj. takvi proizvodi koji su namijenjeni "za upotrebu u specifičnim procesima" (tarifna oznaka 27 10 11 11 00) i "za hemijsku preradu" (tarifna oznaka 27 10 11 15 00), ukoliko navedeni proizvodi predstavljaju motore benzine iz stava (1) i (2) ovog člana.

Član 4.

(Dizel gorivo i gasna ulja)

(1) Dizel goriva i ostala gasna ulja iz člana 5. stav (1) tačka b) i d) (ulje za loženje ekstra lako) Zakona predstavljaju sljedeće proizvode:

a) Dizel goriva (definiрана odgovarajućim standardima) i ostala gasna ulja (osim lož-ulja ekstra lakog), s masenim udjelom sumpora ne većim od 0.05 %, zatim takvi proizvodi sa masenim udjelom sumpora većim od 0.05 %, ali ne većim od 0.2 %, te takvi proizvodi s masenim udjelom sumpora većim od 0.2% (tarifne oznake 2710 19 41 00, 2710 19 45 00 i 2710 19 49 00 važeće Carinske tarife Bosne i Hercegovine);

b) Lož-ulje ekstra lako (definiранo odgovarajućim standardom), s masenim udjelom sumpora ne većim od 0.05 %, zatim takvi proizvod s masenim udjelom sumpora većim od 0.05 %, ali ne većim od 0.2%, te takav proizvod s masenim udjelom sumpora većim od 0.2% (tarifne oznake ex 2710 19 41 10, ex 2710 19 45 10 i ex 2710 19 49 10 važeće Carinske tarife Bosne i Hercegovine);

c) U proizvode iz člana 5. stav (1) tačka b) Zakona uključuju se i proizvodi koji prema važećoj Carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine predstavljaju dio "gasnih ulja", koji su namijenjeni "za upotrebu u specifičnim procesima" (tarifna oznaka 2710 19 31 00) i "za hemijsku preradu" (tarifna oznaka 2710 19 35 00).

Član 5.

(Petroleј (kerozin))

(1) Petroleј (kerozin) iz člana 5. stav (1) tačka c) Zakona, uključuje sljedeće proizvode:

a) kerozin koji se koristi kao gorivo za mlazne avione, a (svrstava se) označava u okviru tarifne oznake 2710 19 21 00 Carinske tarife Bosne i Hercegovine;

b) ostali kerozini koji se (svrstavaju) označavaju u okviru tarifne oznake 2710 19 25 00.

(2) U proizvode iz člana 5. stav (1) tačka c) Zakona, uključuju se i proizvodi:

a) srednja ulja za upotrebu u specifičnim procesima u okviru tarifne oznake 2710 19 11 00;

b) srednja ulja za hemijsku preradu osim ulja koja se koriste u procesima iz tačke a) ovog stava, a koji se (svrstavaju) označavaju sa u okviru tarifne oznake 2710 19 15 00,

ukoliko predstavljaju proizvode definirane tarifnim oznakama iz stava (1) ovog člana.

Član 6.

(Ulje za loženje)

(1) Ulje za loženje lako specijalno (LS) iz člana 5. stav (1) tačka d) Zakona, predstavlja određenu vrstu ulja za loženje koji je definiran propisanim karakteristikama za taj proizvod, koji se u važećoj Carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine svrstava u okviru tarifne oznake EX 2710 19 61 10.

(2) U proizvode iz člana 5. stav (1) tačka d) Zakona uključuju se i "loživa ulja, za upotrebu u specifičnim procesima" (tarifna oznaka 2710 19 51 00) i "loživa ulja, za hemijsku preradu"

(tarifna oznaka 2710 19 55 00), ukoliko navedeni proizvodi predstavljaju ulje za loženje lako specijalno iz stava (1) ovog člana.

Član 7.

(Duhanske preradevine)

- (1) Duhanske preradevine u smislu odredbe člana 6. Zakona, uključuju cigarete i ostale duhanske proizvode iz:
 - a) tarifnog broja 2402 Carinske tarife Bosne i Hercegovine, osim proizvoda od zamjene duhana u okviru tarifne oznake 2402 90 00 00, i
 - b) tarifnog broja 2403 Carinske tarife Bosne i Hercegovine, osim dijela proizvoda u okviru tarifne oznake 2403 10 90 00, tj. onih proizvoda iz te tarifne oznake koji nisu priređeni za maloprodaju.
- (2) Cigare i cigarilosi, u smislu člana 6 stav (3) tačka a) Zakona, smatraju se duhanski listići prikladni za pušenje koji su omotani zaštitnim listom ili zaštitnim omotnim listom, a
 - a) u potpunosti su od prirodnog duhana ili
 - b) su omotani zaštitnim listom od prirodnog duhana ili
 - c) su omotani zaštitnim listom boje cigare i omotnim listom, koji je od homogeniziranog duhana ili duhana sa promijenjenim sastavom ili
 - d) su omotani zaštitnim listom boje cigara od homogeniziranog duhana ili duhana s promijenjenim sastavom ako težina po komadu iznosi 2,3 g ili više.
- (3) Duhanom za pušenje (sitno rezani duhan i duhan za lule), u smislu člana 6. stav (3) tačka b) Zakona, smatra se rezani duhan ili na drugi način usitnjen ili zategnut ili u foliji presovani duhan, prikladan za pušenje bez daljnje industrijske obrade.
- (4) Duhanom za šmrkanje, u smislu člana 6. stav (3) tačka c) Zakona, smatra se duhan u prašini ili u obliku zrnca koji nije prikladan za pušenje, već jedino za šmrkanje.
- (5) Duhanom za žvakanje, u smislu člana 6. stav (3) tačka c) Zakona, smatra se duhan u kolutima, štapićima, vrpčama, kockama ili folijama i drugi duhanski proizvodi pripremljeni tako da nisu prikladni za pušenje, već za žvakanje ili drugi način upotrebe.
- (6) Pod drugim duhanskim proizvodima, u smislu člana 6. stav (3) tačka c) Zakona, smatraju se duhanski proizvodi koji su prikladni za pušenje i priređeni za prodaju, a nisu ni cigare ni cigarilosi, prema stavu (2) ovog člana, ni cigarete prema članu 6. stav (2) Zakona.

Član 8.

(Bezalkoholna pića)

- (1) Proizvodima u smislu odredbe člana 7. stav (1) Zakona, smatraju se vode sa dodatim šećerom i drugih sladila i/ili aromama, koje se (svrstavaju) označavaju u okviru tarifne oznake 2202 10 00 00 Carinske tarife Bosne i Hercegovine.
- (2) Bezalkoholnim pićima u smislu odredbe člana 7. stav (1) Zakona, smatraju se i ostala bezalkoholna pića koja se (svrstavaju) označavaju u okviru tarifne oznake 2202 90 10 00 Carinske tarife Bosne i Hercegovine, ukoliko mješavine ovih sokova s dodatim šećerom i vodom, sadrže manje od 50% po masi soka u svom prirodnom stanju, te bezalkoholna osvježavajuća pića koja se svrstavaju u okviru tarifnih oznaka 2202 90 91 00, 2202 90 95 00 i 2202 90 99 00, pod uvjetom da sadrže surutku.

Član 9.

(Alkohol, alkoholna pića i voćne prirodne rakije)

- (1) Alkoholom u smislu člana 8. stava (1) Zakona, smatraju se sve vrste etilnog alkohola u okviru tarifne oznake 2207 10 00 00 i u okviru tarifne oznake 2207 20 00 00 (osim proizvoda iz ove tarifne oznake koji ne predstavljaju etilni alkohol), kao i etilni alkohol u okviru tarifne oznake 2208 90 91 00 i 2208 90 99 00.
- (2) Pod alkoholom u smislu stava (1) ovog člana, podrazumijeva se i sirovi destilat dobiven destilacijom vina od grožđa iz tarifne oznake 2208 20 40 00.
- (3) Alkoholnim pićima u smislu člana 8. stav (2) Zakona smatraju se pića koja sadrže više od 2% etilnog alkohola, koja se, ovisno od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja alkohola, stavljaju u promet kao određena vrsta alkoholnih

pića u skladu s propisima o kvaliteti i drugim zahtjevima za ovu vrstu proizvoda. Alkoholna pića iz ovog stava svrstavaju se u okviru tarifnih brojeva 2206 i 2208 (osim tarifnih oznaka 2208 90 91 00 i 2208 90 99 00, te proizvoda koji su definirani tarifnim oznakama u stavu (2) i (4) ovog člana), osim proizvoda iz tih tarifnih brojeva koji sadrže 2% ili manje alkohola.

- (4) Voćna prirodna rakija u smislu člana 8. stav (3) Zakona, podrazumijeva proizvode dobivene isključivo destilacijom prevrelog soka, masulja voća (sa ili bez koštice) ili komine grožđa ili mošta od voća ili soka od voća, destiliranog na manje od 86% vol. alkohola tako da ima miris i okus destiliranog voća. Proizvodi iz ovog stava se svrstavaju u okviru sljedećih tarifnih oznaka: ex 2208 20 29 10, 2208 20 40 00 (pod uvjetom da proizvodi iz ove tarifne oznake predstavljaju sirovi destilat od koma grožđa), ex 2208 20 89 10, 2208 90 33 00, ex 2208 90 33 10, 2208 90 38 00, ex 2208 90 38 10, ex 2208 90 38 20, 2208 90 45 00, 2208 90 48 00 i 2208 90 71 00.

Član 10.

(Pivo)

- (1) Pivom se, u smislu člana 9. stav (1) Zakona, podrazumijevaju proizvodi koji se svrstavaju u okviru tarifnog broja 2203 Carinske tarife Bosne i Hercegovine, kao i i bezalkoholno pivo, koje se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2202 90 10 00 Carinske tarife Bosne i Hercegovine.
- (2) Bezalkoholnim pivom, u smislu odredbe stava (1) ovog člana, smatra se pivo koje sadrži ispod 0,5% (vol/vol) alkohola.

Član 11.

(Vino)

Vino koje se oporezuje akcizom u smislu odredbe člana 9. stava (2) Zakona, obuhvata:

- a) vina od grožđa, uključujući i pojačana vina, koji se svrstavaju u tarifni broj 2204 Carinske tarife Bosne i Hercegovine;
- b) vermut i ostala vina od grožđa, aromatizovana biljem ili aromatskim tvarima koji se svrstavaju u tarifni broj 2205 Carinske tarife Bosne i Hercegovine.

Član 12.

(Kahva)

- (1) Kahva koja se oporezuje akcizom u smislu odredbe člana 10. tačka a), b) i c) Zakona, uključuje proizvode koji se svrstavaju u okviru tarifnog broja 0901 Carinske tarife Bosne i Hercegovine, osim zamjena kahve iz tarifne oznake 0901 90 90 00.
- (2) Ostali proizvodi od kahve koji u sebi sadrže 50% i više kahve, u smislu člana 10. stav (1) tačka d) Zakona, uključuju sljedeće proizvode:
 - a) Proizvodi koji predstavljaju zamjene kahve, koji se svrstavaju u okviru tarifne oznake 0901 90 90 00, pod uvjetom da u sebi sadrže 50% i više kahve;
 - b) Ekstrakti, esencije i koncentri kahve, koji se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2101 11 00 00;
 - c) Preparati dobijeni na osnovu ekstrakata, esencija ili koncentrata kahve, ili na osnovu kahve, pod uvjetom da sadrže u sebi 50% ili više ekstrakata, esencija, ili koncentrata kahve, odnosno kahve, koji se svrstavaju u okviru tarifnih oznaka 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00.

III. POREZNI OBVEZNIK I PRIJAVA PROIZVODNIH POGONA I SKLADIŠTA

Član 13.

(Porezni obveznik)

- Poreznim obveznikom, u smislu člana 12. Zakona, smatra se i:
- a) pravno lice ili preduzetnik za kojeg se od strane drugog lica vrši usluga proizvodnje akciznih proizvoda iz člana 4. stav (2) tačka a), b), c), d) i e) Zakona;
 - b) deklarant (uvoznik) pri uvozu akciznih proizvoda, a u slučaju neposrednog zastupanja porezni obveznik je i lice za čiji račun se podnosi carinska prijava.

Član 14.

(Prijava proizvodnih pogona i skladišta)

- (1) Prijavu proizvodnog pogona u smislu odredbe člana 14. stav (1) Zakona, porezni obveznik je dužan izvršiti regionalnom centru UIO prema sjedištu poreznog obveznika, najmanje 15 dana prije početka korištenja istog.
- (2) Prijava proizvodnog pogona mora sadržavati naziv i sjedište pravnog lica ili preduzetnika, identifikacioni broj/porezni broj, mjesto, adresa, vrstu akciznih proizvoda i sirovina koja se proizvode, adresa proizvodnog pogona, kao i sve druge podatke (odgovornu osobu, vrijeme rada i dr.) koji su od uticaja na mogućnost pronalaza predmetnog mjesta i mogućnosti ulaska ovlaštenih službenih lica u navedeni prostor.
- (3) Prijavu skladišta u smislu odredbe člana 14. stav (2) Zakona, porezni obveznik je dužan izvršiti regionalnom centru UIO prema sjedištu poreznog obveznika, najmanje 15 dana prije početka korištenja istog. Posjedovanje odobrenja za držanje carinskog skladišta ne isključuje obavezu prijave skladišta u smislu ovog stava, ukoliko se carinsko skladište koristi i za skladištenje akciznih proizvoda.
- (4) U prijavi iz stava (3) ovog člana, mora se navesti naziv i sjedište pravnog lica ili preduzetnika, identifikacioni broj/porezni broj, mjesto, adresa, vrstu akciznih proizvoda i sirovina koja se skladište, adresa skladišta, kao i sve druge podatke (odgovornu osobu, vrijeme rada i dr.) koji su od uticaja na mogućnost pronalaza predmetnog mjesta i mogućnosti ulaska ovlaštenih službenih lica u navedeni prostor.
- (5) Ukoliko lice iz stava (1) i (3) ovog člana, nije ranije registrirano kao porezni obveznik u smislu članka 13. Zakona, prijava proizvodnog pogona i/ili skladišta podnosi se uz zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza.
- (6) Sve izmjene podataka o pogonima i/ili skladištima akciznih proizvoda, navedenih u prijavi iz stava (2) i (4) ovog člana, obveznici su dužni prijaviti UIO u roku od osam dana po nastupanju promjene podataka.
- (7) O podnesenim prijavama iz stava (1) i (3) ovog člana, nadležni regionalni centar UIO vodi zasebne evidencije sa podacima o mjestu, adresi, vrsti akciznih proizvoda i sirovina koji se proizvode, odnosno skladište, te svim izmjenama podataka iz stava (6) ovog člana.
- (8) Prijava proizvodnog pogona iz stava (1) ovog člana podnosi se na obrascu PPPA, a prijava skladišta iz stava (3) ovog člana podnosi se na obrascu PSA, koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

IV. OSNOVICA AKCIZE

Član 15.

(Osnovica akcize na derivate nafte)

- (1) Porezna osnovica za obračun akcize na derivate nafte je određena u apsolutnom iznosu i plaća se po litri derivata na količinu utvrđenu pri temperaturi +15 stepeni celzijusa.
- (2) Pri preračunu naftnih derivata iz kilograma u litre uzima se prosječna specifična težina utvrđena Odlukom o kvalitetu tečnih naftnih goriva ("Službeni glasnik BiH", br. 27/02, 27/04, 16/05, 14/06 i 22/07).

Član 16.

(Osnovica za obračun akcize u slučaju manjka)

- (1) U slučaju utvrđivanja manjka u skladu sa odredbom člana 15. stav (2) Zakona, osnovica akcize je određena količinom manjka koja se ne može pravdati višom silom.
- (2) Pod pojmom viša sila u smislu stava (1) ovog člana smatra se elementarna nepogoda (poplava, požar, zemljotres).
- (3) Manjak iz stava (2) ovog člana, mora biti dokazan i potvrđen aktom nadležnog organa.

Član 17.

(Osnovica za obračun akcize u slučaju rashoda)

- (1) U slučaju utvrđivanja rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se plaća akciza, u smislu odredbe člana 15. stav (2) Zakona, osnovica akcize određena je količinom rashoda iznad količine rashoda određenog u članu 24. stav (2) ovog Pravilnika.

- (2) Rashodom u smislu stava (1) ovog člana smatraju se i gubici koji nastaju pri manipulaciji s proizvodima, a koji su nesumnjivo posljedica tehnološkog procesa, odnosno neophodnih radnji u postupanju s proizvodima u skladištu.
- (3) Obveznik akcize utvrđuje rashod neposredno pošto je isti nastao popisom robe.
- (4) Utvrđivanje rashoda vrši popisna komisija poreznog obveznika, a o izvršenom popisu obvezno se sastavlja zapisnik i popisna lista.

Član 18.

(Osnovica akcize na alkohol i alkoholna pića i voćnu prirodnu rakiju)

- (1) Porezna osnovica akcize na alkohol, alkoholna pića i voćnu prirodnu rakiju, u smislu odredbe člana 15. stav (5) Zakona je litra apsolutnog alkohola sadržanog u etilnom alkoholu, alkoholnim pićima i voćnoj prirodnoj rakiji koji se izražava u volumnim postocima mjereno pri temperaturi od 20 stepeni celzijusa.
- (2) Količina apsolutnog alkohola u alkoholu, alkoholnim pićima i voćnoj prirodnoj rakiji utvrđuje se tako da se količina alkohola ili alkoholnih pića i voćne prirodne rakije pomnoži s postotkom alkohola i podijeli sa 100.

Član 19.

(Obračunavanje akcize na duhanske preradevine)

- (1) Obaveza obračunavanja akcize na duhanske preradevine nastaje podnošenjem zahtjeva za štampanje akciznih markica za duhanske preradevine. Prilikom podnošenja zahtjeva za štampanje obveznik je dužan dostaviti kalkulaciju maloprodajne cijene.
- (2) Obračunavanje akcize na cigarete, u smislu odredbi člana 21. stav (1) tačka a) Zakona, se vrši tako što se maloprodajna cijena cigareta u koju je uključen i PDV množi sa stopom od 42%.
- (3) Na proizvode iz stava (2) ovog člana obračunava se i posebna akciza na način da se iznos propisane posebne akcize množi sa brojem komada cigareta u pakovanju i dijeli sa 1000.
- (4) Obračunavanje akcize na ostale duhanske proizvode vrši se na način da se maloprodajna cijena ostalih duhanskih preradevina u koju je uključen i PDV množi sa stopom akcize od 42%.
- (5) Ako je ukupna akciza na cigarete, koja je obračunata na način propisan u članu 21. stav (1) tačka a) i b) Zakona, manja od minimalne akcize koju je propisao Upravni odbor UIO, obračunava se iznos minimalne akcize.

Član 20.

(Osnovica akcize na kahvu)

- (1) Porezna osnovica akcize na kahvu u smislu člana 15. stav (4) Zakona jeste iznos akcize propisan članom 20. Zakona koji se plaća za 1 kg neto težine kahve.
- (2) Ukoliko je kahva pripremljena u pakovanjima većim ili manjim od 1 kg osnovica se utvrđuje proporcionalno količini pakovanja.

V. NASTANAK OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE

Član 21.

(Obračunavanje akcize na proizvode koji su proizvedeni u BiH)

- (1) Obaveza obračunavanja akcize koja, u skladu sa članom 22. stav (1) tačka a) Zakona nastaje u trenutku izdavanja računa pri prvoj prodaji od strane poreznog obveznika vrši se tako što porezni obveznik, u momentu prvog prometovanja akciznog proizvoda u računu, pored ostalih propisanih podataka unosi i podatke o osnovici za obračun akcize i stopu, odnosno iznos obračunate akcize.
- (2) Obaveza obračunavanja akcize koja nastaje u trenutku isporuke proizvoda drugim licima prije izdavanja računa vrši se tako što porezni obveznik u dokumentu koji prati proizvode u isporuci i transportu (otpremnica, dostavnica, tovarni list, konosman, odnosno drugi dokument koji služi kao osnov za knjiženje), unosi podatke o vrsti količini, pojedinačnoj cijeni proizvoda i iznosu obračunate akcize.
- (3) Obračunavanje akcize po odredbama ovog člana vrši se na taj način što se količina proizvoda množi propisanim iznosom akcize po jedinici mjere.

Član 22.

(Обрачунавање акције на алкохолна пића, воћну природну ракију и вина)

- (1) Обрачунавање акције за алкохолна пића и воћну природну ракију у смислу одредбе члана 22. став (1) тачка d) Закона врши се тако што обвезник акције израђује документ, у којем исказује податке о врсти, јединици мјере и количини алкохолних пића и воћне природне ракије у паковању већем или мањем од једног литра, постотку апсолутног алкохола садржаног у алкохолном пићу и воћној природној ракији, износу акције по јединици мјере алкохолних пића и воћне природне ракије и укупно обрачунатом износу акције по документу.
- (2) Обавеза обрачунавања акције за производе из става (1) овог члана настаје у тренутку преузимања акцизних маркаца за алкохолна пића и воћне природне ракије.
- (3) Обрачунавање акције за вино у смислу одредбе члана 22. став (1) тачка d) Закона врши се тако што обвезник акције израђује документ, у којем исказује податке о врсти, јединици мјере и количини вина у паковању већем или мањем од једног литра, износу акције по јединици мјере и укупно обрачунатом износу акције по документу.
- (4) Обавеза обрачунавања акције за производе из става (3) овог члана настаје у тренутку преузимања акцизних маркаца за вино.
- (5) Прilikом преузимања акцизних маркаца за алкохолна пића, воћне природне ракије и вина обвезник акције дужан је надлежној организационој јединици UIO доставити документе из става (1) и (3) овог члана.

Član 23.

(Обрачунавање акције на производе који се увозе)

- (1) Обавеза обрачунавања акције при увозу у складу с одредбама члана 22. став (1) тачка b) Закона настаје у складу са царинским прописима, осим за дуванске прерађевине, алкохолна пића, воћне природне ракије и вина која подлијежу обавези обilježavanja акцизним маркацима.
- (2) Обрачун и наплату акције при увозу врши надлежни царински орган која provodi царински поступак заједно са обрачуном и наплатом царинског дуга.
- (3) Код увоза алкохолних пића, воћне природне ракије и вина која подлијежу обавези обilježavanja акцизним маркацима, порезни обвезник дужан је уз царинску пријаву приложити отпремницу или други одговарајући документ о преузимању акцизних маркаца.

Član 24.

(Посебни случајеви обрачунавања акције)

- (1) Акција се обрачунава у складу са чланом 22. став (1) тачке e), f) и g) Закона, у тренутку:
 - a) utvrđivanja manjka proizvoda koji se ne može pravdati višom silom;
 - b) rashodovanja (kala, rastura, kvara i loma) iznad količine određene u stavu (2) ovog člana;
 - c) korištenja akciznih proizvoda za vlastitu potrošnju od strane poreznog obveznika;
- (2) Visina dopuštenog rashoda po osnovu kala, kvara, rastura i loma u smislu stava (1) tачка b) ovog člana iznosi:

1. Alkoholna pića, voćna prirodna rakija, uključujući pivo i vino	0,50	%
2. Bezalkoholna pića	0,50	%
3. Duhanske prerađevine osim cigareta	0,50	%
Cigarete	0,00	%
4. Pivo-gubitak od hladne slatkovine do otečenog piva u ambalaži	8,00	%
5. Naftni derivati:		
Petrolej	0,15	%
Dizel gorivo	0,325	%
Ulje za loženje El i LS	0,325	%
Motomi benzini	0,425	%
6. Kahva svih vrsta		
U pakovanju	0,80	%
U prženju	20,00	%

Član 25.

(Plaćanje akcije)

- (1) Обрачунату акцизу код увоза акцизних производа из члана 23. овог Правилника, као и код увоза алкохолних пића, воћне природне ракије и вина, порезни обвезник дужан је уплатити у року propisanom за плаћање увозних дажбина.
- (2) Обрачунату акцизу у складу са чланом 21. овог Правилника, порезни обвезник је дужан уплатити у року од десет дана по истeku мјесеца у којем је настала обавеза обрачунавања акције, тј. по истeku мјесеца у којем је издан račun о првој продаји или извршена isporuka prije izdavanja računa.
- (3) Обрачунату акцизу у случајевима utvrđenog manjka koji se ne može pravdati višom silom, rashodovanja iznad količine propisane чланом 24. овог Правилника, као и korištenja akciznih proizvoda za vlastitu potrošnju proizvođača, порезни обвезник је дужан платити у року од десет дана по истeku мјесеца у којем је настала обавеза обрачунавања акције.
- (4) За дуванске прерађевине, порезни обвезник је дужан да акцизу обрачунату у складу са чланом 19. овог Правилника платити у тренутку преузимања акцизних маркаца.

Član 26.

(Obilježavanje akciznih proizvoda i uvjeti prometovanja)

- (1) Akcizni proizvodi, bilo uvezeni ili proizvedeni u Bosni i Hercegovini, mogu se stavljati u promet samo u pakovanju na kojem mora biti deklaracija ili drugi dokument koji prati akcizne proizvode na kojem je istaknut proizvođač ili uvoznik, sirovinski sastav, neto masa, vrsta, kvalitet i druga svojstva bitna za utvrđivanje porezne obaveze.
- (2) Deklaracija ili drugi dokument iz stava (1) ovog člana mora pratiti i akcizne proizvode koji se prometuju u rinfuzi.
- (3) Duhanske prerađevine, alkoholna pića, voćna prirodna rakija, kahva i vino, koji se uvoze u carinsko područje BiH, proizvode i/ili stavljaju u promet na teritoriji BiH, u pakovanjima predviđenim za prodaju na malo, osim proizvoda iz člana 25. stav (2) Zakona, moraju biti obilježene akciznim markicama.
- (4) Uvozom, u smislu stava (3) ovog člana, podrazumijeva se stavljanje robe u slobodan promet.
- (5) Akcizni proizvodi iz stava (3) ovog člana koji se prodaju u bescarinskim prodavnicama ne moraju biti obilježeni akciznim markicama, ali na ambalaži ili na posebnoj markici moraju imati utisnute riječi "samo za izvoz" ("for export only").
- (6) Obilježavanju u smislu odredbe stava (3) ovog člana, ne podliježu ni akcizni proizvodi koji se u nepromijenjenom stanju vraćaju iz inostranstva pošiljaocu.

Član 27.

(Obilježavanje kahve akciznim markicama)

- (1) Kahva koje se stavlja u promet u pakovanjima predviđenim za prodaju na malo u Bosni i Hercegovini, mora biti obilježena akciznom markicom.
- (2) Kahvom pakovanom za prodaju na malo, u smislu stava (1) ovog člana, smatraju se pojedinačna pakovanja kahve i proizvoda od kahve iz člana 4. stav (2) tачка f) Zakona neto težine od 0,021 kg do 10,00 kg.
- (3) Kahva koja se stavlja u promet (prodaja na malo) u maloprodajnom objektu na teritoriji Bosni i Hercegovini u rasutom stanju (rinfuza), obilježava se akciznom markicom koja se pričvršćuje na gornji desni ugao na prednju stranu pakovanja (vreće ili druga pakovanja).
- (4) Akcizna markica iz stava (3) ovog člana mora biti vidljiva i neoštećena sve dok se proizvod u cjelosti ne prometuje.
- (5) Ako se kahva stavlja u promet u skupnom pakovanju, akcizne markice lijepe se na vidljivo mjesto na skupnom pakovanju i moraju se nalaziti na pakovanju sve dok se proizvod u cjelosti ne prometuje.
- (6) Pod skupnim pakovanjem u smislu stava (5) ovog člana smatra se samo ono pakovanje koje sadrži pojedinačna pakovanja od 0,020 kg i manje.
- (7) Obaveze obilježavanja kahve, iz stava (1), (3) i (5) ovog člana, akciznim markicama, imaju lica koja kahvu uvoze i/ili stavljaju u promet.

- (8) Pored lica iz stava (7) ovog člana, obavezu obilježavanja kahve akciznim markicama imaju i lica koja već obilježenu kahvu pakuju u manja ili veća pakovanja.

Član 28.

(Obilježavanje akciznim markicama duhanskih preradevina, alkoholnih pića, voćne prirodne rakije i vina)

- (1) Prilikom stavljanja u promet u pakovanjima predviđenim za prodaju na malo u BiH duhanske preradevine, alkoholna pića, voćna prirodna rakija i vino moraju biti obilježeni akciznim markicama, osim proizvoda iz člana 25. stav (2) Zakona.
- (2) Akcizna markica mora biti nalijepljena na pakovanja predviđena za prodaju na malo na mjestu otvaranja tako da se prilikom otvaranja ista ošteti.

VI. POREZNE EVIDENCIJE I POREZNA PRIJAVA

Član 29.

(Evidencija)

- (1) Porezni obveznik za akcizne proizvode iz člana 4. stav (2) tačke a), b), c), d) i e) Zakona (derivati nafte, duhanske preradevine, bezalkoholna pića, alkohol i alkoholna pića, voćna prirodna rakija, pivo i vino) dužan je da vodi posebnu evidenciju, suglasno članu 26. Zakona, u kojoj je dužan da obezbijedi sljedeće podatke o:
- količini primarne sirovine za proizvodnju navedenih proizvoda;
 - zaliha, količinama proizvedenih, odnosno nabavljenih i uvezenih proizvoda;
 - količinama prodatih ili na drugi način otuđenih ili iskorištenih proizvoda za vlastite potrebe;
 - obračunatoj akcizi i
 - uplaćenju akcizi.
- (2) Držalac posebnih skladišta za prodaju ulja za loženje (EL i LS), dužan je da vodi evidenciju propisanu članom 57. ovog Pravilnika.

Član 30.

(Evidencija o isporučenim, odnosno upotrijebljenim neoporezivim količinama)

- (1) U okviru podataka o prodatim ili na drugi način otuđenim, te iskorištenim količinama proizvoda za vlastite potrebe iz člana 24. stava (1) tačka c) ovog Pravilnika, obveznici akcize moraju obezbijediti podatke o isporučenim, odnosno upotrijebljenim neoporezivim količinama, kako slijedi:
- količine proizvoda oslobođenih od plaćanja akcize u skladu sa članom 30. stav (1) Zakona,
 - upotreba proizvoda za vlastitu proizvodnju,
 - isporuka proizvoda naručiocu radi daljnje proizvodnje i prerade,
 - isporuka proizvoda za reprodukciju,
 - manjak usljed više sile,
 - skladišni i transportni kalo, rastur, kvar i lom kod proizvođača veći od normativa utvrđenog u članu 24. ovog Pravilnika.
- (2) Za alkohol i alkoholna pića, podaci se iskazuju u litrima apsolutnog alkohola.

Član 31.

(Knjigovodstvena i vanknjigovodstvena evidencija)

- (1) Porezni obveznik koji vrši promet akciznih proizvoda dužan je da u evidenciji koju vodi iskazuje podatke o osnovicama i stopama na osnovu kojih se obračunava akciza.
- (2) U svrhu osiguravanja podataka iz stava (1) ovog člana porezni obveznici su dužni da vode knjigovodstvenu i vanknjigovodstvenu evidenciju i da na osnovu tih evidencija sačinjavaju mjesečnu prijavu akcize.
- (3) Knjigovodstvene i vanknjigovodstvene evidencije obveznik je dužan da vodi u skladu s propisima o knjigovodstvu.

Član 32.

(Evidencija kahve)

- (1) Porezni obveznik za uvoz proizvoda iz člana 4. stav (2) tačka f) Zakona dužan je voditi evidenciju o količini zaliha, uvozu, izvozu, proizvodnji, preradi, prometu i prodaji kahve

po vrsti i težini proizvoda, te obračunatoj i plaćenju akcizi na kahvu.

- (2) Podaci iz evidencije o uvozu ili izvozu moraju odgovarati podacima iz uvoznih, odnosno izvoznih carinskih prijava i ostaloj dokumentaciji.

Član 33.

(Evidencija repromaterijala)

Preduzetnik i pravno lice koji u proizvodnji koristi alkohol i etil alkohol kao repromaterijal, dužan je da u svom knjigovodstvu vodi evidenciju sa podacima o stanju zaliha, nabavci i utrošku tog materijala po vrsti, količini, vrijednosti i iznosu plaćene akcize iz fakture ili drugog knjigovodstvenog dokumenta o izvršenoj nabavci.

Član 34.

(Prijava akcize)

- (1) Porezni obveznik proizvođač, kao i pravno lice ili preduzetnik za kojeg se od strane drugog lica vrši usluga proizvodnje akciznih proizvoda iz člana 4. stav (2) tačka a), b), c), d) i e) Zakona sa sjedištem u BiH je dužan izvršiti mjesečni obračun akcize i isti dostaviti u Prijavi akcize na obrascu PDA, koji je zajedno sa Uputstvom o popunjavanju PDA prijave sastavni dio ovog pravilnika, u roku propisanom članom 23. Zakona.
- (2) Obrazac iz stava (1) ovog člana sadrži i podatke o količini/poreznoj osnovici, stopi/iznos po jedinici mjere i obračunatoj akcizi po vrstama proizvoda.
- (3) Prijava o obračunatoj domaćoj akcizi (obrazac PDA) iz stava (1) ovog člana, podnosi se regionalnom centru UIO prema sjedištu obveznika.
- (4) Iznosi navedeni u poljima na prijavi zaokružuju se na najbliži cijeli broj u KM.

VII. OSLOBADANJE I POVRAT AKCIZE

Član 35.

(Akcizni proizvodi koji se izvoze)

- (1) Oslobođanje od plaćanja akcize iz člana 30. stav (1) tačka a) Zakona, odnosi se na akcizne proizvode koji se izvoze.
- (2) Oslobođanje iz stava (1) ovog člana ostvaruje se na osnovu carinske isprave kojom se dokazuje da su proizvodi izvezeni iz BiH na propisan način.
- (3) Ako je u skladu s carinskim propisima odobreno periodično carinjenje akciznih proizvoda koji se izvoze porezno oslobođanje iz stava (1) ovog člana, a do izdavanja carinske isprave, porezni obveznik može da ostvari ako posjeduje račune i otpremnice, ovjerene od strane nadležnog carinskog organa.

Član 36.

(Akcizni proizvodi koji se isporučuju u bescarinske prodavnice)

- (1) Oslobođanje od plaćanja akcize iz člana 30. stav (1) tačka b) Zakona, odnosi se na akcizne proizvode koji se otpremaju u bescarinske prodavnice radi prodaje putnicima koji odlaze u inostranstvo.
- (2) Postupak oslobođanja iz stava (1) ovog člana odvija se u skladu s carinskim propisima.
- (3) Kod prodaje proizvoda u bescarinskoj prodavnici, prodavac mora voditi evidenciju u kojoj se unosi ime i prezime putnika, broj leta i broj fakture.

Član 37.

(Proizvodi koji se uvoze, unose ili primaju iz inostranstva)

- (1) Porezno oslobođanje iz člana 30. stav (1) tačka c) Zakona, odnosi se na akcizne proizvode koji se uvoze, unose ili primaju iz inostranstva, a koji su oslobođeni od plaćanja carine u skladu sa odredbama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06 i 93/08).
- (2) Oslobođanje iz stava (1) ovog člana odnosi se i na akcizne proizvode koji se uvoze za potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava i njihovog osoblja, po principu reciprociteta, ako je to regulirano međunarodnim ugovorima čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina.
- (3) Oslobođanje od plaćanja akcize iz stava (1) ovog člana odnosi se i na akcizne proizvode koji se uvoze za potrebe lica koja su po osnovu Općeg okvirnog mirovnog sporazuma

za mir u Bosni i Hercegovini i Aneksa uz taj sporazum (тачка 16. Dodatka "B" aneksa 1-A Sporazuma između Republike Bosne i Hercegovine i Organizacije Sjevernoatlanskog pakta - NATO - o statusu NATO i njegovog osoblja), te ratifikovanih međunarodnih ugovora i konvencija, pod uvjetom da je Bosna i Hercegovina obavezana da obezbijedi da takvi proizvodu ne budu opterećeni indirektnim porezima.

- (4) Postupak oslobađanja iz ovog člana provodi se u skladu s carinskim propisima.

Član 38.

(Proizvodi koji se isporučuju u BiH za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava)

- (1) Oslobađanje od plaćanja akcize iz člana 30. stav (1) tačka d) Zakona odnosi se na akcizne proizvode koje porezni obveznik isporučuje za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava i za lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava akreditovanih u Bosni i Hercegovini.
- (2) Oslobađanje od plaćanja akcize iz stava (1) ovog ostvaruje se pod uvjetom reciprociteta, osim ako drugačije nije regulirano međunarodnim ugovorom, a što potvrđuje Ministarstvo vanjskih poslova.
- (3) Oslobađanje od plaćanja akcize iz stava (1) ovog člana može se ostvariti samo ako je nabavka akciznih proizvoda izvršena kod poreznog obveznika.
- (4) Porezni obveznik koji vrši isporuku akciznih proizvoda koji su oslobođeni plaćanja akcize, ne vrši obračun, s tim što je dužan na fakturi navesti član Zakona po kojem je ta isporuka oslobođena od plaćanja akcize, serijski broj i datum službenog naloga.

Član 39.

(Dokazi za oslobađanje od plaćanja akcize)

- (1) Porezni obveznik može izvršiti isporuku akciznih proizvoda iz člana 38. ovog Pravilnika, bez obračunavanja akcize za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava samo ako posjeduje potvrdu o reciprocitetu, odnosno ako prije isporuke proizvoda posjeduje dokument kojim se potvrđuje da je oslobađanje od plaćanja akcize predviđeno međunarodnim ugovorom, izdatim od nadležnog ministarstva i original službenog naloga za nabavku akciznih proizvoda bez plaćanja akcize za službene potrebe koje izdaje ovlašteno lice diplomatskog i konzularnog predstavništva.
- (2) Porezni obveznik može izvršiti isporuku akciznih proizvoda iz člana 38. ovog Pravilnika, bez obračunavanja akcize za lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, akreditovanih u Bosni i Hercegovini, samo ako posjeduje potvrdu o reciprocitetu, odnosno ako prije isporuke proizvoda posjeduje dokument kojim se potvrđuje da je oslobađanje od plaćanja akcize predviđeno međunarodnim ugovorom, izdatim od nadležnog ministarstva i original službenog naloga za nabavku akciznih proizvoda bez plaćanja akcize za službene potrebe koje izdaje ovlašteno lice diplomatskog i konzularnog predstavništva.

Član 40.

(Sadržaj službenog naloga)

- (1) Službeni nalog iz člana 39. stav (1) ovog Pravilnika izdaje se na obrascu SNA (službeni nalog za nabavku proizvoda bez plaćanja akcize), i čini sastavni dio ovog Pravilnika.
- (2) Službeni nalog iz člana 39. stav (2) ovog Pravilnika izdaje se na obrascu LNA (službeni nalog za nabavku proizvoda bez plaćanja akcize), i čini njegov sastavni dio.
- (3) Diplomatska i konzularna predstavništva nalog iz stava (1) i (2) ovog člana sačinjavaju u dva istovjetna primjerka od kojih se jedan daje prodavcu, a drugi zadržava za svoje potrebe.
- (4) Diplomatska i konzularna predstavništva dužna su, prije izdavanja prvog službenog naloga iz člana 39. ovog Pravilnika, UIO dostaviti podatke o licima ovlaštenim za izdavanje naloga sa deponovanim potpisima tih lica, kao i da

obavijeste UIO o promjenama lica kojima je dato ovlaštenje u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Član 41.

(Proizvodi isporučeni u Bosni i Hercegovini za potrebe lica koja su po osnovu Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini)

- (1) Oslobađanje od plaćanja akcize iz člana 30. stav (1) tačka e) Zakona, odnosi se na akcizne proizvode koje porezni obveznik isporučuje za potrebe licima koja su u okviru Općeg okvirnog mirovnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (тачка 16. Dodatka "B" aneksa 1-A Sporazuma između Republike Bosne i Hercegovine i Organizacije Sjevernoatlanskog pakta - NATO - o statusu NATO i njegovog osoblja).
- (2) Oslobađanje od plaćanja akcize iz stava (1) ovog člana može se ostvariti samo ako je nabavka akciznih proizvoda izvršena kod poreznog obveznika.
- (3) Porezni obveznik koji vrši isporuku akciznih proizvoda za potrebe lica iz stava (1) ovog člana, a koji su oslobođeni plaćanja akcize, ne vrši obračun akcize, već je dužan da na fakturi, pored ostalih elemenata, navede član Zakona po kojem je ta isporuka oslobođena od plaćanja akcize i jedinstveni kontrolni broj iz TEF obrasca (obrazac za oslobađanje NATO/EUFOR od poreza pri nabavljanju roba i usluga) koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 42.

(Sadržaj TEF obrasca za nabavku akciznih proizvoda)

- (1) TEF obrazac iz člana 41. stav (3) ovog Pravilnika sadrži sljedeće podatke:
 - a) ured koji izdaje formular/broj ugovora ili fakture;
 - b) serijski broj;
 - c) naziv prodavača, identifikacioni broj, adresa i telefon;
 - d) opis roba ili usluga, količina, cijena sa porezom, cijena bez poreza.
- (2) TEF obrazac popunjava se u tri istovjetna primjerka od kojih se jedan primjerak daje dobavljaču, drugi primjerak UIO, a treći zadržava za svoje potrebe EUFOR Odjel za carine.
- (3) Prije izdavanja prvog TEF obrasca, EUFOR će UIO dostaviti podatke o licima ovlaštenim za izdavanje TEF obrasca sa deponovanim potpisima tih lica, kao obavijestiti UIO o promjenama lica kojima je dato ovlaštenje u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Član 43.

(Proizvodi koji se isporučuju po međunarodnim ugovorima i konvencijama ratifikovanim od strane Bosne i Hercegovine)

- (1) Oslobađanje od plaćanja akcize iz člana 30. stav (1) tačka e) Zakona, odnosi se i na akcizne proizvode koje porezni obveznik isporučuje u okviru realizacije međunarodnih ugovora i konvencija, kojima se Bosna i Hercegovina obavezala da takvi proizvodi neće biti opterećeni indirektnim porezima.
- (2) Oslobađanje od plaćanja akcize iz stava (1) ovog člana može se ostvariti samo ako je nabavka akciznih proizvoda izvršena kod poreznog obveznika.
- (3) Porezni obveznik koji vrši isporuku akciznih proizvoda za svrhe iz stava (1) ovog člana ne vrši obračun akcize, već je dužan da na fakturi, pored ostalih elemenata, navede član Zakona po kojem je ta isporuka oslobođena od plaćanja akcize i broj potvrde da se radi o međunarodnom ugovoru i konvenciji po kojem je predviđeno oslobađanje.
- (4) Porezni obveznik može izvršiti isporuku akciznih proizvoda za svrhe iz stava (1) ovog člana bez obračunavanja akcize pod uvjetom da prije isporuke posjeduje potvrdu nadležnog ministarstva.

Član 44.

(Gorivo za avione i brodove u međunarodnom saobraćaju)

- (1) Oslobađanje od plaćanja akcize iz člana 30. stav (1) tačka f) Zakona, odnosi se na gorivo za avione na mlazne motore koje porezni obveznik prodaje neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe u međunarodnom saobraćaju, odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korištenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to

gorivo neposredno koristi u avio svrhe u međunarodnom saobraćaju, kao i snabdijevanjem brodova gorivom koji se koriste za plovidbu u međunarodnom saobraćaju.

- (2) Oslobođanje iz stava (1) ovog člana porezni obveznik može ostvariti ako posjeduje:
 - a) dokument o izvršenom prometu (ugovor, račun i drugo);
 - b) izjavu vlasnika-korisnika aviona i broda da će se kupljeno gorivo koristiti u međunarodnom saobraćaju.
- (3) Postupak oslobođanja iz ovog člana provodi se u skladu s carinskim propisima.

Član 45.

(Uvoz i domaći promet alkohola kao repromaterijala)

- (1) Oslobođanje od plaćanja akcize iz člana 30. stav (1) tačka g) Zakona, odnosi se na alkohol koji se koristi kao repromaterijal za proizvodnju alkoholnih pića koji uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korištenja u proizvodnji alkoholnih pića ili za korisnika koji taj alkohol neposredno koristi u proizvodnji alkoholnih pića, odnosno proizvođač prodaje neposredno korisniku u svrhu proizvodnje alkoholnih pića. U smislu ovog stava pod pojmom alkoholnih pića podrazumijeva se i voćna prirodna rakija. U smislu ovog stava pod pojmom alkohol podrazumijeva se i sirovi destilat dobijen destilacijom prevrelog soka, masulja ili komine grožđa ili drugog voća, kao i sirovi destilat dobijen destilacijom vina, pod uvjetom da se ovi proizvodi koriste za proizvodnju voćnih prirodnih rakija, odnosno alkoholnih pića.
- (2) Oslobođanje iz stava (1) ovog člana porezni obveznik može ostvariti u postupku uvoznog carinjenja, odnosno prije isporuke predmetnog repromaterijala ako:
 - a) posjeduje uvjerenje i/ili rješenje kojim se potvrđuje da je kupac - proizvođač alkoholnih pića registrovan i upisan u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza - proizvođač alkoholnih pića koji vodi UIO;
 - b) posjeduje izjavu kupca da je prijavio mjesto proizvodnje i skladišta u skladu sa članom 14. ovog Pravilnika, te da će nabavljeni alkohol koristiti kao repromaterijal u proizvodnji alkoholnih pića.
- (3) Porezni obveznik koji vrši isporuku akciznih proizvoda koji služe kao repromaterijal za potrebe kupca proizvođača alkoholnih pića koji su oslobođeni plaćanja akcize, ne vrši obračun akcize, već je dužan na fakturi da navede član Zakona po kojem je ta isporuka oslobođena.
- (4) Postupak oslobođanja kod uvoza repromaterijala za proizvodnju alkoholnih pića provodi se u skladu s carinskim propisima.

Član 46.

(Povrat akciza plaćene na ulje za loženje)

Fizička i pravna lica iz člana 31. stav (1) Zakona, koja derivate nafte iz člana 5. stav (1) tačka d) istog zakona, nabave i koriste za zagrijavanje stambenih i poslovnih objekata, te za zagrijavanje staklenika i plastenika u kojima vrše proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, mogu ostvariti pravo na povrat plaćene akcize na te derivate nafte, pod uvjetom:

- a) da je ulje za loženje za koje se traži povrat akcize, prije izvršenog prometa, odnosno uvoza, obojeno crvenom bojom, suglasno članu 32. stav (1) Zakona;
- b) da je lice od kojeg je nabavljeno ulje za loženje ima registrirano skladište za prodaju ulja za loženje u skladu sa članom 56. Pravilnika;
- c) da je za prodato ulje za loženje izdata faktura o prodatoj količini, koja pored ostalih elemenata sadrži i klauzulu da je u vrijednosti prodanog ulja za loženje sadržana pripadajuća akciza i u kom iznosu. Faktura koja ne sadrži navedenu klauzulu ne može se upotrijebiti u postupku povrata plaćene akcize po ovom osnovu;
- d) da posjeduje stambeni i/ili poslovni prostor, odnosno, da vrši poljoprivrednu proizvodnju u staklenicima i /ili plastenicima.

Član 47.

(Normativi potrebnih količina ulja za loženje)

- (1) Fizička i pravna lica iz člana 46. ovog Pravilnika, mogu ostvariti pravo na povrat plaćene akcize na nabavljene deri-

vate nafte iz člana 5. stav (1) tačka d) Zakona za kalendarsku godinu i to u količini od:

- a) 17 litara po m² korisne površine za zagrijavanje stambenih prostorija;
 - b) 9 litara po m² za zagrijavanje poslovnih prostorija;
 - c) 6 litara po m² za zagrijavanje staklenika i plastenika.
- (2) Količina potrošnje iz stava (1) ovog člana utvrđena je u skladu sa standardima koji reguliraju navedenu oblast.

Član 48.

(Ostvarivanje prava na povrat)

- (1) Za ostvarivanje prava na povrat akcize, lica iz člana 46. ovog Pravilnika, prvo podnose zahtjev na obrascu PPLO za priznavanje prava na utvrđivanje ukupne količine za koju se može ostvariti pravo na povrat akcize na ulje za loženje, u toku jedne kalendarske godine, nadležnoj organizacionoj jedinici regionalnog centra UIO prema prebivalištu/sjedištu podnosioca zahtjeva.
- (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana sadrži sljedeće podatke:
 - a) o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime/ naziv, adresu stanovanja/sjedište, JIB/PIB, odgovorno lice kod pravnog lica);
 - b) o korisnoj površini objekta koja se zagrijava na ulje za loženje;
 - c) o količini ulja za loženje prema normativu iz člana 47. ovog pravilnika;
 - d) datum podnošenja zahtjeva.
- (3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana fizičko i pravno lice podnosi:
 - a) dokaz o posjedovanju stambenog i/ili poslovnog prostora, odnosno, dokaz o vršenju poljoprivredne proizvodnje u staklenicima i /ili plastenicima;
 - b) izjavu fizičkog ili pravnog lica da se predmetni prostor zagrijava korištenjem lož ulja, te da će nabavljene količine koristiti isključivo za grijanje tog prostora;
 - c) fotokopiju potvrde o prebivalištu za fizička lica, a za pravna lica fotokopiju uvjerenja o registraciji kod Porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH.
- (4) Nadležni organ UIO je dužan da zahtjev iz stava (1) ovog člana riješi u roku 30 dana od dana podnošenja istog.
- (5) Ukoliko nije bilo promjena podataka koje se odnose na podatke navedene u zahtjevu iz stava (1) ovog člana, odluka o utvrđivanju ukupne količine za koju se može ostvariti pravo na povrat akcize na ulje za loženje iz stava (4) ovog člana, primjenjuje se kao osnov za povrate akcize iz člana 49. ovog Pravilnika, za svaku narednu kalendarsku godinu, sve dok ne nastupi promjena okolnosti.
- (6) Sve izmjene podataka koje se odnose na podatke navedene u zahtjevu iz stava (1) ovog člana, lica iz člana 46. ovog Pravilnika su dužna prijaviti UIO u roku od osam dana po nastupanju promjene tih podataka.

Član 49.

(Način i postupak povrata plaćene akcize na ulje za loženje)

- (1) Povrat plaćene akcize na ulje za loženje vrši se na osnovu pismenog zahtjeva fizičkog i/ili pravnog lica koji se može podnijeti nadležnoj organizacionoj jedinici nakon dobijanja odluke iz člana 48. ovog Pravilnika, na obrascu ZPLO, a koji se podnosi u periodu od 01.10. prethodne godine do 01.03. godine za koju se traži povrat akcize.
- (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana mora da sadrži:
 - a) podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime/ naziv, adresu stanovanja/sjedište, JIB/PIB, odgovorno lice kod pravnog lica);
 - b) oznaku odluke iz člana 48. ovog Pravilnika;
 - c) količina ulja za loženje za koji se traži povrat;
 - d) iznos akcize za koji se traži povrat;
 - e) broj računa kod banke na koji se treba izvršiti prijenos sredstava;
 - f) datum podnošenja zahtjeva.
- (3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana, podnosilac zahtjeva prilaže:
 - a) kopiju fakture propisane članom 46. stava (2) pravilnika i
 - b) dokaz o plaćenom iznosu fakture iz tačke a) ovog stava.

- (4) Nadležni organ UIO je dužan da zahtjev iz stava (1) ovog člana riješi u roku 30 dana od dana podnošenja istog.

Član 50.

- (Povrat akcize na plaćeni alkohol i etil alkohol koji se koristi u proizvodnji proizvoda na koje se ne plaća akciza)
- (1) Preduzetnik i pravno lice imaju pravo na povrat akcize u visini iznosa plaćene akcize na nabavljeni alkohol koji koriste za proizvodnju lijekova i/ili u medicinske svrhe.
 - (2) Preduzetnik i pravno lice imaju pravo na povrat akcize u visini iznosa plaćene akcize na etil alkohol koji u procesu proizvodnje sredstava za čišćenje i pranje, kozmetičkih proizvoda i ostalih proizvoda na koje se ne plaća akciza, koriste kao repromaterijal.
 - (3) Povrat plaćene akcize iz stava (1) i (2) ovog člana vrši se na osnovu pismenog zahtjeva preduzetnika i/ili pravnog lica, i uz isti se prilažu sljedeći dokazi:
 - a) kopiju rješenja nadležnog organa kojim se potvrđuje da je preduzetnik i pravno lice registrirano za obavljanje djelatnosti iz stava (1) i/ili (2) ovog člana;
 - b) da je nabavka izvršena od strane poreznog obveznika iz člana 13. Zakona;
 - c) kopiju fakture koja će sadržavati i klauzulu da je u vrijednost prodatog alkohola i etil alkohola sadržana pripadajuća akciza i u kom iznosu. Faktura koja ne sadrži navedenu klauzulu ne može se upotrijebiti u postupku povrata plaćene akcize po ovom osnovu;
 - d) dokaz kupca o izvršenom plaćanju.
 - (4) Zahtjev za povrat plaćene akcize iz stava (1) i (2) ovog člana podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici UIO prema sjedištu podnosioca zahtjeva i isti mora da sadrži:
 - a) ime i prezime, adresu stanovanja i PIB za preduzetnika, odnosno, naziv, adresu i mjesto sjedišta i PIB za pravna lica;
 - b) datum podnošenja zahtjeva;
 - c) količina nabavljenog repromaterijala za koji se traži povrat akcize;
 - d) broj računa kod banke.

Član 51.

(Povrat akcize plaćene na proizvode koji su izvezeni)

- (1) Pravno lice koje je trajno izvezlo akcizne proizvode na koje je plaćena akciza, ima pravo na povrat prethodno plaćene akcize.
- (2) Povrat plaćene akcize iz stava (1) ovog člana vrši se na osnovu pismenog zahtjeva pravnog lica i uz isti se prilažu sljedeći dokazi:
 - a) kopija izvozne carinske prijave-EX 1 s ovjerenim istupom akciznih proizvoda sa carinskog područja Bosne i Hercegovine;
 - b) dokaz o plaćenju akcizi na proizvode koji se izvoze.
- (3) Zahtjev za povrat plaćene akcize iz stava (1) ovog člana podnosi se nadležnom regionalnom centru UIO prema sjedištu podnosioca zahtjeva.

Član 52.

(Rok za povrat akcize)

Nakon poravnanja drugih obaveza obveznika indirektnih poreza, UIO će izvršiti povrat akcize iz člana 46., 50. i 51. Pravilnika, u roku iz člana 31. stav (5) Zakona, računajući od kada je nadležna organizaciona jedinica UIO zaprimila zahtjev.

VIII. OGRANIČENJA U PROMETU ODREĐENIH PROIZVODA

Član 53.

(Obilježavanje ulja za loženje)

- (1) Porezni obveznik, u skladu sa članom 32. stav (1) Zakona, dužan je prije puštanja u promet ili uvoza, ulje za loženje obojiti crvenom bojom, na način što će u navedeni proizvod dodati indikator.
- (2) Ulje za loženje mora biti obojeno crvenom bojom C.I. Solvent Red 19, te mora sadržavati indikator C.I. Solvent Yellow 124 (N-etil-N-2-(1-izobutoksietoksi) etil - 4(fenilazo) anilin) u količini ne manjoj od 6,0 mg/l. Količina indikatora određuje se prema standardu 1110:2002.

Član 54.

(Obračunavanje i plaćanje akcize i putarine u slučaju kada ulje za loženje nije obilježeno i kada se koristi suprotno njegovoj osnovnoj namjeni)

- (1) Ako nadležni organi utvrde da je ulje za loženje stavljeno u promet, koje prethodno nije obojeno u skladu sa članom 53. ovog Pravilnika, na utvrđenu količinu tako prometovanog ulja za loženje naplatit će se od poreznog obveznika akciza u iznosu od 0,30 KM po litru i putarina u iznosu od 0,15 KM po litru za puteve i 0,10 KM za izgradnju autoputeva, a fizička i pravna lica koja izvrše nabavku istog ne mogu ostvariti pravo na povrat akcize, u skladu sa članom 31. Zakona.
- (2) Ukoliko se u postupku kontrole utvrdi da se ulje za loženje koristi suprotno njegovoj osnovnoj namjeni, odnosno, da se isto koristi kao pogonsko gorivo za vozila na motorni pogon, plovni objekata na motorni pogon ili drugih transportnih sredstava na motorni pogon, odnosno za pogon drugih motora, u tom slučaju izvršice se obračunavanje akcize u iznosu od 0,30 KM po litru, na količinu koja se dobije kada se utvrđena zapremina rezervoara uveća za deset puta, a naplata tako obračunate akcize izvršit će se od vlasnika predmetnog prijevoznog sredstva. Pored akcize na tako utvrđene količine ulja za loženje obračunat će se i naplatiti putarina u iznosu od 0,15 KM po litru za puteve i 0,10 KM za izgradnju autoputeva.

Član 55.

(Skladište ulja za loženje)

Skladište ulja za loženje je zatvoreni prostor u kome obveznik-držalac skladišta ulja za loženje prima ili otprema ulje za loženje EL i LS (ekstra lako i lako specijalno), koji mora biti vidljivo označen i odvojen od drugih prostora.

Član 56.

(Registracija skladišta ulja za loženje kod UIO)

- (1) Držalac skladišta dužan je najmanje 15 dana prije početka korištenja skladišta za promet ulja za loženje, podnijeti zahtjev za registraciju na obrascu RSUL nadležnom regionalnom centru prema svom sjedištu, neovisno od posjedovanja odobrenja za držanje carinskog skladišta.
- (2) Zahtjev za registraciju skladišta iz stava (1) ovog člana sadrži sljedeće podatke:
 - a) naziv, sjedište držaoca skladišta, PIB/JIB i/ili ID broj;
 - b) adresa skladišta;
 - c) kapacitet skladišta.
- (3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana obavezno se prilaže:
 - a) rješenje nadležnog organa o ispunjavanju tehničkih uvjeta za skladištenje i prodaju ulja za loženje;
 - b) izjava da je skladište izdvojeno iz mjesta predviđenog za snabdjevanje pogonskim gorivom motornih vozila i vozila na motorni pogon.
- (4) Po okončanju postupka registracije skladišta, nadležni regionalni centar UIO izdaje uvjerenje o registraciji.

Član 57.

(Evidencije o prometu ulja za loženje)

- (1) Porezni obveznici koji vrše prodaju ulja za loženje EL i LS iz skladišta prema članu 32. Zakona, dužni su voditi evidencije o kupcima koji vrše nabavku ulja za loženje.
- (2) Evidencija iz stava (1) ovog člana sadrži sljedeće podatke:
 - a) ime i prezime ili naziv kupca;
 - b) JMB ili ID broj kupca;
 - c) adresa kupca ili sjedište;
 - d) broj fakture;
 - e) datum isporuke ulja za loženje;
 - f) prodana količina i vrijednost ulja za loženje;
 - g) iznos obračunate akcize.
- (3) Porezni obveznici, dužni su do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec dostaviti UIO evidencije propisane ovim članom na obrascu IKUL (isporučene količine ulja za loženje) koji je sastavni dio ovog Pravilnika, i u svakom momentu, radi kontrole, ovlaštenim licima UIO omogućiti nesmetan pristup tim evidencijama. Evidencije se moraju voditi i držati u skladištu.

Član 58.

(Kontrola prometa ulja za loženje)

- (1) Kontrolu načina obilježavanja, prometa i korištenja ulja za loženje u svrhe za koje je namijenjeno, te ispravno vođenje propisanih evidencija, vrše inspektori UIO, kao i ovlaštena službena lica nadležnih organa entiteta i Brčko Distrikta BiH.
- (2) Kada organi entiteta i Brčko Distrikta BiH u postupku kontrole utvrde nepravilnosti koje imaju za posljedicu obračunavanje i naplatu akcize, u tom slučaju, zapisnik s konstatovanim nepravilnostima dostavit će UIO, radi preduzimanja radnji iz člana 34. stav (2) Zakona.

IX. PUTARINA

Član 59.

(Derivati nafte na koje se plaća putarina)

- (1) Putarina kao vrsta indirektnog poreza, plaća se na derivate nafte iz člana 3. i člana 4. tačka a) i c) ovog Pravilnika.
- (2) Na derivate nafte iz stava (1) ovog člana putarina se obračunava i plaća i to:
 - a) putarina za puteve u iznosu od 0,15 KM po jednom litru i
 - b) putarina za izgradnju autoputeva u iznosu od 0,10 KM po jednom litru.
- (3) Putarina iz stava (2) ovog člana, obračunava se i plaća po litri derivata nafte na količinu utvrđenu pri temperaturi od + 15 stepeni celzijusa.
- (4) Pri preračunu naftnih derivata iz kilograma u litre koristi se prosječna specifična težina u skladu sa članom 15. stav (2) ovog Pravilnika.

Član 60.

(Oslobađanje od plaćanja putarine)

- (1) Oslobađanje od plaćanja putarine iz člana 36. stav (1) Zakona, odnosi se na dizel gorivo koje koriste rudnici i termoelektrane u procesu proizvodnje i željeznice za pogon šinskih vozila (u daljnjem tekstu: korisnici), i to na određenu količinu koju odobri Upravni odbor UIO na prijedlog vlada entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
- (2) Odobranje količina iz stava (1) ovog člana Upravni odbor UIO će vršiti za svaku godinu najkasnije do 31.10. tekuće godine koja prethodi godini za koju se vrši odobranje.

Član 61.

(Oslobađanje putarine pri uvozu dizel goriva)

- (1) Oslobađanje od plaćanja putarine pri uvozu dizel goriva po odlukama iz člana 60. ovog Pravilnika, vrši nadležni carinski organ u skladu s carinskim propisima.
- (2) Oslobađanje iz stava (1) ovog člana uvoznik, može ostvariti ako u postupku uvoznog carinjenja posjeduje:
 - a) ugovor zaključen sa korisnikom o uvozu dizel goriva iz stava (1) ovog člana;
 - b) izjavu korisnika da se pošiljka, koja je predmet carinjenja, odnosi na uvoz dizel goriva po odluci iz člana 60. ovog Pravilnika.
- (3) Nadležni carinski organ dužan je Sektoru za poreze do 10-tog u mjesecu za prethodni mjesec dostaviti izvještaj na Obrascu "PUT - II", koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 62.

(Oslobađanje putarine pri nabavkama u domaćem prometu)

- (1) Oslobađanje od plaćanja putarine u domaćem prometu dizel goriva po odlukama iz člana 60. ovog Pravilnika, može se ostvariti samo ako se nabavka vrši kod poreznog obveznika.
- (2) Porezni obveznik koji vrši isporuku dizel goriva po odluci iz stava (1) ovog člana ne vrši obračun putarine, već na fakturi navodi član Zakona po kojem se vrši oslobađanje i broj odluke.
- (3) O oslobađanjima iz stava (1) ovog člana porezni obveznik dužan je Sektoru za poreze do 10-tog u mjesecu za prethodni mjesec dostaviti izvještaj o tim isporukama na Obrascu "PUT - III", koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 63.

(Način obavještanja o nabavkama od strane korisnika)

Korisnik je dužan da ažurno vodi evidenciju nabavke i prati upotrebu dizel goriva po odlukama iz člana 60. ovog

Pravilnika, te najkasnije do 10-tog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dostaviti Sektoru za poreze mjesečne izvještaje o nabavkama dizel goriva na Obrascu "PUT - IV", koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 64.

(Kontrola i naknadna naplata)

- (1) Ukoliko su u toku jednog mjeseca nabavljene količine manje od mjesečno odobrenih količina razlika se može prenositi na druge mjesece, s tim da ukupne nabavke za kalendarsku godinu ne mogu biti veće od zbira 12 mjesečnih odobrenih količina.
- (2) Na nabavljene količine reprodukcijom materijala veće od odobrenih kao i na nabavljene količine dizel goriva koje su iskorištene suprotno namjeni iz člana 60. ovog Pravilnika, obračunava se i naplatiti putarina u skladu sa članom 35. stav (2) Zakona.
- (3) Kontrolu količina i namjenskog utroška dizel goriva u skladu sa odlukama iz člana 60. ovog pravilnika vrše ovlaštena lica UIO.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 65.

(Prijava proizvodnih pogona i skladišta registriranih poreznih obveznika)

- (1) Prijava postojećih proizvodnih pogona i skladišnog prostora registriranih poreznih obveznika vrši se na obrascima iz člana 14. ovog Pravilnika koji se podnose regionalnom centru UIO Odsjek za poreze Grupa za pružanje usluga poreznim obveznicima prema sjedištu obveznika.
- (2) Imaoci skladišta ulja za loženje, koji prema propisima koji su bili na snazi prije donošenja Zakona, nisu bili u obavezi registrovanja istih kod UIO, dužni su stupanjem na snagu istog izvršiti registraciju skladišta ulja za loženje, suglasno odredbama člana 56. ovog Pravilnika, u roku od 30 dana od dana početka primjene Zakona.

Član 66.

(Popis zaliha akciznih proizvoda)

- (1) Porezni obveznici i druga lica koji sa bave prometom akciznih proizvoda, dužni su na dan početka primjene Zakona izvršiti popis zaliha akciznih proizvoda, obračunati akcizu po novim stopama, te u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa dostaviti UIO popisne liste.
- (2) Popisna lista iz stava (1) ovog člana najmanje treba sadržavati sljedeće podatke:
 - a) vrsta akciznog proizvoda;
 - b) količina;
 - c) akciza obračunata prema ranije važećim propisima;
 - d) akciza obračunata u skladu sa Zakonom;
 - e) razlika akcize za uplatu (d-c).
- (3) Porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom derivata nafte dužni su dostaviti popisnu listu iz stava (2) ovog člana i sa obračunatom putarinom za izgradnju autoputeva od 0,10 KM po jednom litru proizvoda.

Član 67.

(Popis zaliha duhanskih preradevina)

- (1) Izuzetno od člana 66. stav (2) ovog pravilnika, porezni obveznici i druga lica koji se bave prometom duhanskih preradevina, dostavljaju popisne liste koje sadržavaju sljedeće podatke:
 - a) vrsta duhanske preradevine;
 - b) količina;
 - c) stara maloprodajna cijena;
 - d) stara maloprodajna vrijednost (b x c);
 - e) PDV sadržan u maloprodajnoj vrijednosti;
 - f) vrijednost bez PDV-a (d-e);
 - g) akciza obračunata prema ranije važećim propisima;
 - h) nova maloprodajna cijena;
 - i) nova maloprodajna vrijednost (b x h);
 - j) proporcionalna akciza (42%);
 - k) posebna akciza (b x 0,15 KM);
 - l) ukupni iznos akcize (j + k);
 - m) razlika akcize za uplatu (l - g).

- (2) Količina iz stava (1) tačka b. ovog člana upisuje se kao broj pakovanja cigareta od 20 komada.
- (3) Za pakovanja različita iz stava (2) ovog člana količina se utvrđuje srazmjerno broju komada u pakovanju.
- (4) Duhanske preradevine navedene u popisnim listama iz stava (1) ovog člana, mogu se prometovati najduže 6 mjeseci od dana početka primjene Zakona.

Član 68.

(Обрачун i plaćanje akcize na zatečene zalihe)

- (1) Porezni obveznici i druga lica iz člana 66. i 67. ovog Pravilnika, dužni su razliku obračunate akcize uplatiti u roku od deset dana od dana dostavljanja popisnih lista UIO. Plaćanje obračunate akcize vrši se u skladu s propisima koji uređuju način plaćanja indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO.
- (2) Razlika akcize podrazumijeva iznos koji obveznik utvrđuje na način da iznos obračunate akcize prema odredbama Zakona umanju za iznos već obračunate i uplaćene akcize prema ranije važećim propisima.
- (3) Porezni obveznici i druga lica koji sa bave prometom kahve, dužni su da za svaku vrstu kahve popisane na zalihama, obračunaju akcizu u iznosima propisanim u članu 20. Zakona i razliku između obračunate akcize i akcize uplaćene prema ranije važećim propisima, uplate u roku iz stava (1) ovog člana.

Član 69.

(Обрачун i plaćanje putarine na zalihe naftnih derivata)

Porezni obveznici i druga lica koji se bave prometom derivata nafte dužni su da putarinu za izgradnju autoputeva od 0,10 KM obračunaju na zatečene zalihe utvrđene u popisnim listama sačinjenim suglasno članu 66. stav (2) i (3) ovog Pravilnika i obračunati iznos uplate u roku od deset dana od dana dostavljanja popisnih lista UIO. Plaćanje putarine za izgradnju autoputeva vrši se u skladu sa propisima koji uređuju način plaćanja indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO.

Član 70.

(Plaćanje akcize i/fili putarine kod domaćih proizvođača akciznih proizvoda)

- (1) Izuzetno od odredbi člana 68. i 69. ovog Pravilnika, domaći proizvođači akciznih proizvoda vrše uplatu obračunate akcize i/fili putarine na zatečene zalihe prilikom prometa istih proizvoda, u skladu s propisima koji uređuju način plaćanja indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO.
- (2) Plaćanje iz stava (1) ovog člana obveznik je dužan izvršiti u roku iz člana 23. stav (2) Zakona.

Član 71.

(Uvoz duhanskih preradevina obilježenih sa poreznim markicama)

- (1) U slučajevima kada su duhanske preradevine obilježene sa poreznim markicama koje su iznesene iz carinskog područja Bosne i Hercegovine prije stupanja na snagu Zakona, iste se mogu uvesti u roku od 30 dana od dana početka primjene Zakona.
- (2) Pri uvozu duhanskih preradevina iz stava (1) ovog člana, vrši se obračun i naplata razlike akcize na način da se iznos obračunate akcize prema odredbama Zakona umanju za iznos već obračunate i uplaćene akcize prema ranije važećim propisima.
- (3) Duhanske preradevine iz stava (1) ovog člana, mogu se prometovati najduže 6 mjeseci od dana početka primjene Zakona.

Član 72.

(Stupanje na snagu)

- (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
- (2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" br. 18/05 i 45/05).

Broj 50-4-66-36/09
19. juna 2009. godine

Predsjednik
Upravnog odbora
Dragan Vrankić, s. r.

Образац PDA

BAR KOD

PRIJAVA AKCIZE

1 naziv poreznog obveznika

2 adresa

3 poštanski broj/mjesto

4 identifikacioni broj

5 period

dostavili do _____ Regionalni center _____

Vrsta prihoda		Naziv proizvoda	I	II	III
			Porezna osnovica, količina/MPC	Stopa/ iznos po jedinici	Obračunata akciza
715411	1.1	Dizel - gorivo i ostala gasna ulja		0,30	
715411	1.2	Petrolej (kerozin)		0,30	
715411	1.3	Ulje za loženje ekstra lako (ES) i lako specijalno (LS)		0,30	
715411	1.4	Motorni benzin - bezolovni		0,35	
715411	1.5	Motorni benzin		0,40	
715411	1	Akciza na naftne derivate 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5			
715412	2.1	Cigarete		42%	
715412	2.2	Cigarete		0,15	
715412		Ukupno 2.1+2.2			
715412	2.3	Cigarete sa MPC nižom od najpopularnije		42%	
715412	2.4	Cigarete sa MPC nižom od najpopularnije		0,15	
		Iznos minimalne akcize za uplatu			
715412	2.5	Ostale duhanske preradevine		42%	
715412	2	Akciza na duhanske preradevine 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5			
715413	3.1	Alkohol		15,00	
715413	3.2	Alkoholna pića		15,00	
715413	3.3	Voćna prirodna rakija		8,00	
715413	3	Akciza na alkohol, alkoholna pića i voćna prirodna rakija 3.1+3.2+3.3			
715414		Bezalkoholna pića		0,10	
715414	4	Akciza na bezalkoholna pića			
715416		Pivo		0,20	
715416	5	Akciza na pivo			
715413		Vino		0,25	
715413	6	Akciza na vino			
722534	7	PUTARINA			
722534		Motorni benzin uključujući i bezolovni		0,15	
722534		Dizel gorivo i ostala gasna ulja		0,15	
722534	7.1	Naknada za puteve			
722536		Motorni benzin uključujući i bezolovni		0,10	
722536		Dizel gorivo i ostala gasna ulja		0,10	
722536	7.2	Naknada za izgradnju autoputeva			

U _____
Dana, _____

M.P.

_____ podnosilac prijave

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE PRIJAVE AKCIZE - *Образац PDA*

- U polje 1 upisati naziv obveznika akcize (naveden u Uvjerenju o registraciji od UIO);
- U polje 2 upisati adresu obveznika akcize (adresu navedenu u Uvjerenju o registraciji od UIO);
- U polje 3 upisati poštanski broj i mjesto gdje posluje porezni obveznik (naveden u Uvjerenju o registraciji od UIO);
- U polje 4 upisati identifikacioni broj obveznika akcize (naveden u Uvjerenju o registraciji za obveznika akcize);
- U polje 5 upisati porezni period, u skladu sa Zakonom o akcizama u BiH (jedan kalendarski mjesec).

- U koloni I (porezna osnovica, količina/MPC) upisati količinu u litrama za derivate nafte, za alkohol, alkoholna pića i voćnu prirodnu rakiju upisati količinu izraženu u litrama apsolutnog alkohola, za bezalkoholna pića, pivo i vino upisati količinu u litrama, a za duhanske prerađevine upisati maloprodajnu cijenu i količinu po jedinici mjere. U ovu kolonu se ne upisuju količine koje su prodate odnosno isporučene, a za koje je članom 30. Zakona o akcizama propisano oslobađanje plaćanja akcize.

- U koloni II (stopa/iznos po jedinici) na prijavi su upisane propisane stope/propisani iznosi po jedinici mjere.

- U koloni III (obračunata akciza) upisati iznos obaveze nastale po osnovu akcize tj. iznos obračunate akcize u poreznom periodu za koji se prijava podnosi. Iznos obračunate akcize koji se upisuje u prijavu je:

1. za derivate nafte iznos obračunate akcize na prodate odnosno isporučene količine u obračunskom periodu za svaki proizvod posebno

U red 1 akciza na naftne derivate upisuje se ukupno obračunata akciza u obračunskom periodu za koji se podnosi prijava akcize.

2. za duhanske prerađevine obaveza obračunavanja akcize nastaje podnošenjem zahtjeva za štampanje akciznih markica.

Обрачунavanje akcize za cigarete vrši se na način što se maloprodajna cijena cigareta u koju je uključen PDV množi sa stopom od 42% i obračunati iznos upisuje u red 2.1 prijave, dok se u red 2.2 prijave upisuje iznos obračunate posebne akcize, koja se obračunava na način da se iznos propisane posebne akcize po paklici cigareta množi sa količinom paklica cigareta od 20 komada, dok se za pakovanja koja sadrže više ili manje od 20 komada po paklici, akciza obračunava srazmjerno broju komada u pakovanju. U red ukupno 2.1+2.2 upisuje se ukupno obračunata akciza koja predstavlja zbir obračunate akcize na maloprodajnu cijenu i posebne akcize.

Ako je ukupna akciza na cigarete, koja je obračunata na način propisan u članu 21. stav (1) tačka a) i b) Zakona, manja od minimalne akcize koju je propisao Upravni odbor UIO, plaća se iznos minimalne akcize. Iznos minimalne akcize upisuje se u red iznos minimalne akcize za uplatu, s tim da se u red 2.3 upisuje iznos akcize obračunat po stopi od 42% na maloprodajnu cijenu u koju je uključen PDV, a u red 2.4. upisuje se iznos obračunate posebne akcize, pa u slučaju da je ukupno obračunata akciza koja predstavlja zbir obračunate akcize iz reda 2.3 i 2.4 manja od minimalne, u red iznos minimalne akcize za uplatu upisuje se iznos minimalne akcize koju je utvrdio UIO.

U redu 2.5 prijave upisuje se obračunata akciza na ostale duhanske proizvode, koja je obračunata na način da se maloprodajna cijena duhanskih proizvoda u koju je uključen PDV množi sa stopom od 42%.

U red 2 akciza na duhanske prerađevine upisuje se ukupno obračunata akciza u obračunskom periodu za koji se podnosi prijava akcize.

3. za alkohol, alkoholna pića, voćnu prirodnu rakiju upisuje se akciza obračunata na prodate odnosno isporučene količine u obračunskom periodu za svaki proizvod posebno

U red 3 akciza na alkohol, alkoholna pića i voćnu prirodnu rakiju upisuje se ukupno obračunata akciza na prodate odnosno isporučene količine u obračunskom periodu za koji se podnosi prijava akcize.

4. za bezalkoholna pića iznos obračunate akcize na prodate odnosno isporučene količine u obračunskom periodu

U red 4 akciza na bezalkoholna pića, upisuje se ukupno obračunata akciza u obračunskom periodu za koji se podnosi prijava akcize.

5. за пиво, износ обрачunate акције на продате односно испоручене количине у обрачунском периоду

У ред 5 акција на пиво, уписује се укупно обрачуната акција у обрачунском периоду за који се подноси пријава акције.

6. за вино, износ акције обрачunate у порезном периоду на продате односно испоручене количине вина у обрачунском периоду

У ред 6 акција на вино, уписује се укупно обрачуната акција у обрачунском периоду за који се подноси пријава акције.

7. PUTARINA

- У колони I (позезна основица, количина/МРС) уписати количину у литрама за деривате нафте и то за моторни бензин, укључујући и безолновни, неовисно од октанске вриједности и комерцијалног назива и дизел гориво и остала газна улја (члана 5. став (1) тачка а) и б) Закона). У ову колону се не уписују количине које су продате односно испоручене, а за које је чланом 36. Закона о акцизама прописано ослобађање плаћања путарине.

- У колони II (stopa/iznos по јединици) на пријави су уписани прописани износи по јединици мјере.

- У колони III (обрачуната акција) уписати износ обавезе настале по основу путарине тј. износ обрачunate путарине у порезном периоду за који се пријава подноси за сваки производ посебно. Износ обрачunate путарине који се уписује у пријави је:

7.1. за деривате нафте из члана 5. став (1) тачка а) и б) износ обрачunate накнаде за путеве на продате односно испоручене количине у обрачунском периоду

7.2. за деривате нафте из члана 5. став (1) тачка а) и б) износ обрачunate накнаде за изградњу аутопутева на продате односно испоручене количине у обрачунском периоду

Пријава акције - образац PDA мора бити датан, потписан од одговорног лица - подносиоца пријаве и овјерен пословним печатом.

Образац SNA

DIPLOMATSKO/KONZULARNO PREDSTAVNIŠTVO

naziv_____
adresa

Broj osnovne potvrde: _____

Broj službenog naloga: _____

**SLUŽBENI NALOG
ZA NABAVKU PROIZVODA BEZ PLAĆANJA AKCIZE**za _____
(naziv diplomatskog/konzularnog predstavništva)da za **službene potrebe** na osnovu člana 38. Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini po osnovu primjene međunarodnih ugovora može da nabavi sljedeće proizvode bez akcize:

Red. br.	Vrsta i naziv proizvoda	Količina	Jedinica mjere	Vrijednost bez akcize

1) Iznos akcize za koji je ostvareno porezno oslobađanje:

2) Navedeni proizvodi nabavljeni su kod _____
(naziv isporučioца proizvoda)iz _____
(mjesto)

PDV broj isporučioца proizvoda _____

Datum _____

MP.

(potpis ovlaštenog lica isporučioца proizvoda)

Za nabavku navedenih proizvoda bez akcize ispunjen je uvjet reciprociteta - međunarodnim ugovorom predviđeno je porezno oslobađanje.

Datum _____

(potpis ovlaštenog lica
diplomatskog/konzularnog predstavništva)

*Podatke pod 1) i 2) i tabelu popunjava isporučilac proizvoda

Образак LNA

DIPLOMATSKO/KONZULARNO PREDSTAVNIŠTVO

naziv

adresa

Број основне потврде: _____

Број службеног налога: _____

**SLUŽBENI NALOG
ZA NABAVKU PROIZVODA BEZ PLAĆANJA AKCIZE**

za _____
(ime i prezime) (broj diplomatske/konzularne službene legitimacije)

da **za lične potrebe** na osnovu člana 38. Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini po osnovu primjene međunarodnih ugovora može da nabavi sljedeće proizvode bez akcize:

Red. br.	Vrsta i naziv proizvoda	Količina	Jedinica mjere	Vrijednost bez akcize

1) Iznos akcize za koji je ostvareno porezno oslobađanje: _____

2) Navedeni proizvodi nabavljeni su kod _____
(naziv isporučioца proizvoda)

iz _____
(mjesto)

PDV broj isporučioца proizvoda _____

Datum _____

M.P.

(potpis ovlaštenog lica isporučioца proizvoda)

Za nabavku navedenih proizvoda bez akcize ispunjen je uvjet reciprociteta - međunarodnim ugovorom predviđeno je porezno oslobađanje.

Datum _____

(potpis ovlaštenog lica
diplomatskog/konzularnog predstavništva)

*Podatke pod 1) i 2) i tabelu popunjava isporučilac proizvoda

Образц ТЕФ

FORMULAR ZA OSLOBAĐANJE EUFOR-a i NATO-a OD POREZA PRI NABAVLJANJU ROBA I USLUGA			
Ured koji izdaje formular/broj Ugovora		Serijski broj	
Ime prodavača		Adresa i telefon prodavača	
Opis roba ili usluga	Količina	Cijena s porezom	Bez poreza
<p><i>Gore navedeni artikli i/ili usluge nabavljeni su bez plaćanja bilo kakvih dažbina i poreza, u skladu s odredbama Sporazuma o statusu snaga (SOFA) između NATO-a i Republike Bosna i Hercegovina.</i></p>			
(STAVITI SLUŽBENI PEČAT ILI ZNAK UREDA I POTPIS)			
POTPIS REFERENTA ZA NABAVKE		POTPIS FINANSIJSKE POLICIJE	
DATUM i PEČAT		DATUM i PEČAT	
<p><i>Prema Sporazumu o statusu snaga (SOFA), koji su 21. novembra 1995. godine u zračnoj bazi Wright-Patterson u Daytonu, Ohio, Sjedinjene Američke Države, potpisali Organizacija Sjevernoatlantskog pakta (NATO) i Republika Bosna i Hercegovina, Stabilizacijske snage (SFOR) i operacije, kao tijela NATO-a, konstitit će aerodrome, puteve i luke bez plaćanja taksi, putarine i drugih dažbina. NATO-u će biti dopušteno da bez carine ili drugih ograničenja uvozi opremu, potrepštine i materijale potrebne za operaciju, pod uvjetom da se ta dobra koriste za službene potrebe NATO-a ili prodaju u vojnim trgovinama ili kantinama za osoblje NATO-a. SFOR-u će biti dopušteno da direktno ugovara s dobavljačima roba i usluga, bez plaćanja poreza i drugih dažbina. Na navedene robe i usluge neće se plaćati porez na promet i drugi porezi.</i></p>			

Образац ZPLO

ZAHTJEV ZA POVRAT PLAĆENE AKCIZE NA ULJE ZA LOŽENJE

PODNOŠILAC ZAHTJEVA	
ime i prezime/ naziv	JMB/PiB/JiB <input type="text"/>
	IB <input type="text"/>
adresa stanovanja/sjedište _____	
odgovorno lice kod pravnog lica	JMB <input type="text"/>

PREDMET ZAHTJEVA
Oznaka Odluke (rješenje UINO) broj: _____ od _____ godine, kojim je odobrena ukupna količina _____ ulja za loženje za koju se može ostvariti povrat plaćene akcize.
Količina: _____
Iznos akcize: _____
s prijenosom na račun _____ koji se vodi kod _____ banke.

PRILOG
1) _____
2) _____
(dokazi iz člana 49. stav 3) Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini)

U _____
 Dana, _____

MP.

_____ podnosilac zahtjeva

PODACI O PROIZVOĐAČU REPRODUKCIJONOG MATERIJALA

Obrazac "PUT – III"

 naziv

 sjedište

IB

IZVJEŠTAJ O ISPORUCI REPRODUKCIJONOG MATERIJALA ZA MJESEC GODINE

Red. br	FAKTURA		KORISNIK			Prodava količina u litrama uz oslobodnje od plaćanja putarine	Iznos putarine koje je oslobodni (x 0,15 KM)	Iznos putarine koje je oslobodni (x 0,10 KM)	Napomena
	Broj	Datum fakture	Naziv	Sjedište	IB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			UKUPNO						

M.P. _____
 (potpis)

PODACI O KORISNIKU REPRODUKCIJONOG MATERIJALA

 naziv

 sjedište

113 _____

Obrazac "PUT - II"

IZVJEŠTAJ O NABAVKAMA REPRODUKCIJONOG MATERIJALA ZA MJESEC GODINE

a) Nabavke dizel goriva iz uvoza

Red. br.	Broj i datum ACI/ naziv carinske ispostave	UVGZNIK (naziv, sjedište i JIB)	Nabavljena količina u litrama uz plaćanje putarine	Iznos placene putarine u KM (za puteve x 0,15 KM)	Iznos placene putarine u KM (za izgrad. x 0,10 KM)	Nabavljena količina u litrama uz oslobađanje putarine	Iznos putarine koje je oslobođen (x 0,15 KM)	Iznos putarine koje je oslobođen (x 0,10 KM)	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNO									

b) Nabavke dizel goriva na tržištu BiH

Red. br.	Dobavljač (naziv, sjedište i IB)	Broj i datum fakture	Nabavljena količina u litrama uz plaćanje putarine	Iznos placene putarine u KM (za puteve x 0,15 KM)	Iznos placene putarine u KM (za izgrad. x 0,10 KM)	Nabavljena količina u litrama uz oslobađanje putarine	Iznos putarine koje je oslobođen (x 0,15 KM)	Iznos putarine koje je oslobođen (x 0,10 KM)	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNO									

Rekapitulacija nabavke dizel goriva za period od 01.01. do _____ godine (zaključno s mjesecom za koji se izvještaj dostavlja):

određen količinu za godinu (12 x mjesecne) po Ceduaci UO UHO: _____ litara

nabavljene količine (kolone 4+7 iz izvještaja a) i b) : _____ litara

preostala količina dizel goriva za nabavku: _____ litara.

M.P.

 (potpis)